



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVEND^ΛA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U
THOMA (FAL)

BAMMBIRI L^ΛA VHURARU (P3)

LARA 2024

TSUMBAND^ΛILA YA U MAK^ΛA

MARAGA: 100

Tsumband^Λila iyi ya u maka i na masiat^Λari a 13.

PFESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwithanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwi vhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50]

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (NV) (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhila nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele MARAGA 30	Maimo a ntha	28–30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/ lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhutali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhutanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	16–18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwamarangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhutanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	4–6 -Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe

RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA50] (i ya phanda)

		25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
	Maimo a fhasi	-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothetshothē -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothē, hu tshi katelwa marangaphanda mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huiwe vhu khakhisaho muṭodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha maffungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothē na u sa tsha tea lwa tshothē -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto MARAGA 15	Maimo a nthā	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
		-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshogethetsho the ndivho vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhukuma	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu	-Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U hothfala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma
	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
		-Luambo ndi lwa nthā vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze -Huiwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho -Muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hothfala lwa tshothe	

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO (T)		5	4	3	2	0–1
Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitaladzi MARAGA: 5		-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi
MARAGANYANGAREDZI		43–50	33–40	23–30	13–20	0–10

KHETHEKANYO YA B : RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Zwo n̄waliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	15–18 -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -N̄divho yo t̄andavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuṇwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	11–14 -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku	8–10 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana -Zwiṇwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza tshivhumbeo ndi tshone fhedzi hu na u polika huṭuku	5–7 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho n̄divhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0–4 -Phindulo i sumbedza u shaya n̄divho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
MARAGA 18 LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) Thouni, redzhisiṭara, ndivho/u nyanyula tshitaila vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeṭo	10–12 -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	8–9 -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Ḍivhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	6–7 -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Ḍivhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedza	4–5 -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza i na vhukhakhi ho vhalaho -Ḍivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Ṭhalutshedzo yo thithisea	0–3 -Thouni redzhisiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi sa ananiho na ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhukhakhi nahone zwo t̄anganana -Ḍivhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
MARAGANYANGAREDZI	25–30	19–23	14–17	9–12	0–7

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele MARAGA 12	10–12	8–9	6–7	4–5	0–3
	-Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuba, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuba/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukakhi vhuba	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuba hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huiwe	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhone -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhone ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) Thouni, redzhisita, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muwalo na mupeleto MARAGA 8	7–8	5–6	4	3	0–2
	-Thouni, redzhisita, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukakhi	-Thouni, redzhisita, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukakhi	-Thouni, redzhisita, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	-Thouni, redzhisita, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	-Thouni, redzhisita, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukakhi nahone zwo tanganana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hothetha tshothe
MARAGANYANGAREDZI	17–20	13–15	10–11	7–8	0–5

ADENDAMU/MEMORANDAMU

KHETHEKANYO YA A: MAANE

MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANE		
1.1	Tshiphiri tshe nda vhulunga lwa minwaha.	<p>Nganetshelo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hu anetshelwa nga tshiphiri tsho vhulungwaho lwa minwaha. - Zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. <p>Mbuletshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Munwali u buletshedza nga ha tshiphiri tshe a vhulunga lwa minwaha. -Zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tsho fhiraho.
1.2	Zwe vhabebi vhanga vha nnyitela a thi nga hangwi.	<p>Nganetshelo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aya ndi maanea ane munwali a anetshela nga ha zwe vhabebi vhawe vha mu itela zwi sa hangwei. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tsho fhiraho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. <p>Mbuletshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Munwali u buletshedza nga ha zwe vhabebi vhawe vha mu itela zwine a nga si zwi hangwe. - Munwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.
		<p>A u vhuisa muhumbulo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Afha munwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -Zwi tshi bva kha zwivhuya zwo iteaho khae.

1.3	Lifhasi la thekinolodzhi.	Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muniwali a anetshela nga lifhasi la thekinolodzhi. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a niwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.
1.4	Pfunzo ndi lone ifa. Tatani ni tshi tenda kana ni tshi hanedza.	U tata khani -Afha muniwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo. -Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni. - Muniwali u sumbedza u imelela liniwe sia/fhungo. -Muniwali u tikedza tshothe fhungo line a khou toda li tshi tendiwa. -Muniwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela. -Afha muniwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na zwine a khou imelela.
1.5	Vhukoni hanga ho nngwanisa pfufho.	U haseledza /Nyambedzano -U haseledza nga pfufho ye a i wana nga nthani ha vhukoni hawe. -Kha hu haseledzwe nga vhukoni ho itaho uri a wane pfufho. A niwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.
1.6.	Tshifanyiso	Nganetshelo. - Muniwali u anetshela nga ha lufuno -Mafhungo a hone a niwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. Mbuletshedzo. -Afha muniwali a nga buletshedza nga ha zwivhuya zwa lufuno.

1.7	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Munwali u anetshela nga ha mutambo wa rugby wa tshiphuga tsha lifhasi. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho kana tsha zwino. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. <p>Mbuletshedzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Afha munwali a nga buletshedza nga ha mutambo wa rugby wa tshiphuga tsha lifhasi.
1.8	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Munwali u anetshela nga ha resitorente/munakisi wa fhethu. -Munwali u anetshela nga vhuḁi ha resitorente/munakisi wa fhethu. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. <p>Mbuletshedzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -U buletshedza nga ha vhuḁi ha resitorente/munakisi wa fhethu.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhu na diresi mbili, ya muniwali na mutanganedzi, mutumbu na magumo.
- Vhu na theshano.
- Vhu na thoho/fhungo.
- Tshivhumbeo tsha mulaedza tshi fhambana zwi tshi ya nga ndivho.
- Madzina a muniwali.
- Tsaino.

[30]**2.2 ATHIKILI YA GURANNDI****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Thoho i tea u kunga na u takadza.
- Tshitaela tshi tea u buletshedza na u shumisa luambo lwo dzumbamaho u itela u takadza kuhumbulele kwa muvhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwewho zwidodombedzwa zwi fanela u dzheniswa kha athikili.
- I tea u tuta dzangalelo la muvhali a tou fombe.

[30]**2.3 MUVHIGO****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Mathomele, khethekanyo ya u tou angaredza.
- Khethekanyo yo teaho.
- U dodombedza tshithu hu tshi katelwa mbonalo dzotha kana zwiwewho zwazwo.
- Zwipida na mishumo yazwo.
- Kutshilele na mushumo.

[30]

2.4 MUFHINDULANO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Madzina a vhaambi a vha kha tshanda tsha monde.
- Hu shumiswa kholoni nga murahu ha dzina la mubvumbedzwa ane a khou amba.
- Hu shumiswa mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/ ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO

MBUDZISO 3

3.1 KHUNGEDZELO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I nga vha na zwivhumbeo zwinzhi.
- Hu shuma zwilogeni.
- Hu anzela u vha na zwifanyiso.
- Hu shuma thekeniki dza khungedzelo.
- Hu itwe makolo a u kunga maṭo.

[20]

3.2 WATSAPU

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Nomboro ya luṭingo ya murumeli na dzina.
- Mulaedza.
- Nomboro ya murumelwa.
- Dzina la muniwali.

[20]

3.3 NDAELA

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- U ṭalutshedza kushumisele kwa tshishumiswa kana kuitele kwa tshithu
- U ṭalutshedza ndaela dzi re khagala na dzi re dzone nahone dzi lunzhedzanaho.
- Ushumisa nomboro na buṭethe u sumbedza thevhekano kana ndunzhendunzhe.
- U shumisa ḽimudi la ndaela.

[20]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:
MARAGAGUṬE:

20
100